

22-01-2021				
Redni broj	Prilog	Vrijednost		
21-426/27-119				

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI
GORIVA**

Zaključen između:

JU Zavod „Komanski most“, sa sjedištem u Podgorici, ulica Gornja Gorica bb, PIB: 02016923, Broj računa: 510-209038-31, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktorica Neda Vukotić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

“Hifa Oil CG” d.o.o., sa sjedištem u Podgorici Cijevna bb, PIB: 03136981, Broj računa: 520-44529-57, naziv banke: Hipotekarna banka, kojeg zastupa izvršni direktor Nemanja Mrdak (u daljem tekstu Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku za nabavku goriva, broj CEJN 66890 od 29.12.2023. godine.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj: 01-426/24-76 od 17.01.2023. godine.

Ponuda ponuđača “Hifa Oil CG” d.o.o. Podgorica, pod šifrom 95800 od 05.01.2024. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je snabdijevanje Naručioca gorivom (bezolovnim benzinom 95, tečnim naftnim gasom TNG i dizel gorivom), prema ponudi ponuđača „Hifa Oil“ d.o.o., šifra ponude 95800 od 05.01.2024. godine, kojim se Naručilac snabdijeva u maloprodaji, na benzinskim stanicama Dobavljača.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Jedinična cijena goriva, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 2,9398 bez uračunatog PDV-a. PDV iznosi 0,6173 eura. Ukupna jedinična vrijednost robe sa uračunatim PDV-om iznosi: 3,5571 eura.

Ugovor će se realizovati do iznosa procijenjene vrijednosti jednostavne nabavke 10.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Tokom ugovorenog perioda promjena cijena će se usaglašavati sa Uredbom o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivate (“SI.list CG” br.23/21).Cijena se obračunava prema tekućim cijenama važećim na dan preuzimanja robe.

Naručilac se obavezuje da vrijednost izvršene isporuke goriva po ovom Ugovoru plati dobavljaču u roku od 30 dana od dana ispostavljene fakture.

Naručilac će uplate vršiti na žiro računa Dobavljača broj: 520-44529-57 kod Hipotekarne banke.

ROK

Član 3

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, godinu dana od dana zaključenja ugovora ili utroška ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od navedena dva uslova bude ranije ispunjen.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje:

- da Naručiocu isporučiti robu koja ima kvalitet u skladu sa »Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla« ;
- da obezbijedi uredno snabdijevanje službenih motornih vozila Naručioca derivatima nafte u toku radnog vremena benzinskih stanica;
- da za potrebe Naručioca izradi Sive Magna kartice za točenje goriva za službena vozila. Troškovi izrade kartica padaju na teret Dobavljača;
- da za količine goriva koje Naručilac preuzme u periodu od mjesec dana Naručiocu do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, izda zbirni nalog za plaćanje, sa pregledom potrošnje goriva za svaku karticu.

Naručilac se obavezuje:

- da će u toku trajanja ovog Ugovora nabavljati gorivo isključivo na benzinskim stanicama Dobavljača;
- da će prilikom kupovine goriva, plaćanje vrši karticama koje je Dobavljač izradio za predmetnu nabavku;
- da izmiruje sve svoje obaveze u skladu sa članom 2 ovog Ugovora.

Ukoliko Naručilac ne ispuni svoje obaveze, Dobavljač neće isporučivati robu Naručiocu do potpune naplate zaostalog duga.

VIŠA SILA

Član 5

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge ugovorne strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah pisanim putem obavijestiti drugu stranu o nastanku kao i o prestanku više sile.

U slučaju trajanja više sile duže od 10 dana svaka ugovorna strana ima pravo na raskid ugovora.

Ugovorne strane se ne mogu pozvati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja ugovora i preuzimanja ugovornih obaveza.

Član 6

Ugovorne strane su u obavezi da ulože sve realne napore da ispune zahtjeve od druge strane i da obezbijede informacije i podršku u odgovarajućem vremenskom roku i na odgovarajući način da bi omogućile drugoj strani da ispuni svoja prava i obaveze utvrđene ovim ugovorom.

Ugovorne strane su obavezne da nastupaju u dobroj volji u skladu sa uobičajnim standardima i načinom poslovanja.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se Ugovor može raskinuti i to:

- obostranim sporazumom Ugovornih strana, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili
- pismenim obavještenjem bilo koje ugovorne strane drugoj strani u slučaju da izvršenje ugovora postane tehnički ili komercijalno nepraktično bilo kojoj strani, u roku od 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome.

Ukoliko do neispunjenja ugovora dođe krivicom jedne ugovorne strane, druga ugovorna strana ima pravo na naknadu štete i izmakle dobiti u skladu sa opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

PRIMJENA PROPISA

Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

OSTALE ODREDBE

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da poslovne odnose koji proizilaze iz ovog Ugovora temelje na principima međusobne saradnje, nepovredivosti, sigurnosti, tajnosti podataka, savjesnosti i poštenja.

Ugovorne strane se obavezuju da će čuvati u tajnosti i da neće za svoje ili tuđe potrebe, bez prethodnog pisanog odobrenja druge ugovorne strane, otkriti ili učiniti dostupnim trećim licima sve informacije u vezi sa predmetom ugovora, kao i sadržaj ovog ugovora („Poslovna tajna“ i „Povjerljive informacije“).

U mjeri potrebnoj za sprovođenje odredbi ovog ugovora, svaka ugovorna strana može, ako je to potrebno, otkriti Poslovnu tajnu i/ili Povjerljive informacije svojim zaposlenima i/ili savjetnicima u opsegu koji je potreban za sprovođenje odredbi ovog ugovora na način da prije svakog takvog razotkrivanja upozna te zaposlene i/ili savjetnike sa obavezama iz ovog ugovora u vezi zabrane otkrivanja Poslovnih tajni i Povjerljivih informacija te da osigura da se zaposleni i profesionalni savjetnici toga pridržavaju.

Odredbe o zabrani otkrivanja Poslovne tajne i Povjerljivih informacija stupaju na snagu danom zaključenja ovog Ugovora, a odnose se na sve Poslovne tajne i Povjerljive informacije otkrivene drugoj ugovornoj strani od dana početka pregovora za zaključenje ovog ugovora.

Poslovne tajne ili Povjerljive informacije smatra će se tajnima i nakon prestanka važenja ovog Ugovora po bilo kom osnovu, u čemu se ugovorne strane obavezuju trajno i vremenski neograničeno čuvati u tajnosti Poslovne tajne ili Povjerljive informacije u skladu sa odredbama ovog ugovora.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila ništavan je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

Član 13

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca, a dva (2) primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC
JU Zavod "Komanski most"

Direktorica
Neda Vukotić

Neda Vukotić



DOBAVLJAČ
"Hifa Oil CG" d.o.o.
Izvršni direktor
Nemanja Mrdak

Nemanja Mrdak

